



*Predsjednik Crne Gore*

Na osnovu člana 95 tačka 3 i člana 94 stav 2 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA**

Proglašavam **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA** koji je ponovo izglasala Skupština Crne Gore 27. saziva na sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u 2021. godini, dana 20. januara 2021. godine.

**Broj: 01-107/3**

**Podgorica, 23. 1. 2021. godine**



**Milo Đukanović**

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 29. decembra 2020. godine, donijela je, a na sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u 2021. godini, dana 20. januara 2021. godine, ponovno izglasala

## **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA**

### **Član 1**

U Zakonu o kreditnim institucijama („Službeni list CG“, br. 72/19) u članu 46 stav 1 tačka 3 riječi: „imenuje i razrješava“ zamjenjuju se riječju „predlaže“.

### **Član 2**

U članu 89 stav 4 riječi: „stav 1 tač. 8 i 9 i“ brišu se.

### **Član 3**

U članu 200 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:  
„(3) Bliže uslove iz stava 1 ovog člana propisuje Centralna banka.“

### **Član 4**

U članu 202 poslije stava 8 dodaje se novi stav koji glasi:  
„(9) Bliže kriterijume za odobravanja davanja podrške iz stava 1 ovog člana propisuje Centralna banka.“

### **Član 5**

U članu 263 stav 1 riječi: „čl. 217, 247 i 248“ zamjenjuju se riječima: „čl. 233, 260 i 261“.

### **Član 6**

U članu 279 stav 1 poslije tačke 26 dodaju se dvije nove tačke koje glase:  
„26a) sprovede mjere za obezbjeđivanje sigurnog i efikasnog platnog prometa i usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje platni promet, uključujući i mjere zabrane raspolaganja sredstvima sa računa i mjere zabrane odobrenja ili zaduženja računa;

26b) privremeno prestane da pruža jednu ili više platnih usluga;”.

### **Član 7**

U članu 320 stav 5 riječi: „člana 215“ zamjenjuju se riječima: „člana 327“.

### **Član 8**

U članu 377 stav 1 riječi: „u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „do 30. aprila 2021. godine“.

U stavu 2 riječi: „u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „do 30. juna 2021. godine“.

### **Član 9**

U članu 378 stav 3 riječi: „stav 5“ zamjenjuju se riječima: „stav 6“, a riječi: „do 30. novembra 2020. godine“ zamjenjuju se riječima: „do 30. septembra 2021. godine“.

### **Član 10**

U članu 382 riječi: „2021. godine“ zamjenjuju se riječima: „2022. godine“.

### **Član 11**

U članu 383 u tački 1 riječi: „2021. godine“ zamjenjuju se riječima: „2022. godine“.

U tački 2 riječi: „2022. godini“ zamjenjuju se riječima: „2023. godini“.

U tački 3 riječi: „2023. godini“ zamjenjuju se riječima: „2024. godini“.

### **Član 12**

U članu 384 u uvodnoj rečenici poslije riječi „do“ dodaje se riječ „kraja“.

U tački 1 riječi: „2021. godine“ zamjenjuju se riječima: „2022. godine“.

U tački 2 riječi: „2022. godini“ zamjenjuju se riječima: „2023. godini“.

U tački 3 riječi: „2023. godini“ zamjenjuju se riječima: „2024. godini“.

### **Član 13**

U članu 386 u uvodnoj rečenici riječi: „2023. godine“ zamjenjuju se riječima: „2024. godine“.

U tački 1 riječi: „2021. godini“ zamjenjuju se riječima: „2022. godini“.

U tački 2 riječi: „2022. godini“ zamjenjuju se riječima: „2023. godini“.

U tački 3 riječi: „2023. godini“ zamjenjuju se riječima: „2024. godini“.

### **Član 14**

U članu 387 u uvodnoj rečenici riječi: „2023. godine“ zamjenjuju se riječima: „2024. godine“.

U tački 1 riječi: „2021. godinu“ zamjenjuju se riječima: „2022. godinu“.

U tački 2 riječi: „2022. godinu“ zamjenjuju se riječima: „2023. godinu“.

U tački 3 riječi: „2023. godinu“ zamjenjuju se riječima: „2024. godinu“.

### **Član 15**

U članu 388 riječi: „2023. godine“ zamjenjuju se riječima: „2024. godine“.

### **Član 16**

U članu 389 riječi: „početka primjene“ zamjenjuju se riječima: „stupanja na snagu“.

### Član 17

U članu 393 riječi: „2021. godine” zamjenjuju se riječima: „2022. godine”.

### Član 18

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 09-1/20-5/7

EPA 89 XXVII

Podgorica, 20. januar 2021. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 27. SAZIVA

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the text 'С Р В Ц' is at the top, 'С К У П Ш Т И Н А Ц Р Н Е Г О Р Е' is written around the inner edge, and 'П О Д Г О Р И Ц А' is at the bottom. In the center is the coat of arms of Montenegro. To the right of the seal, the text 'PREDSJEDNIK' is printed in bold, and 'Aleksa Bečić' is written in a cursive signature.

PREDSJEDNIK  
Aleksa Bečić